



Yede mmerε tiawa bεhwε nhye hyεε a εho hia yie no

HWAN NA ΩΩΩ HO AKWANYA?

NNIPA A ΩΩΩΩ HO KWAN NE:

- Wɔn wote New York State
- Obiara a ɔgye akatua a shia a wode dɔm Nhehyεε a εho Hia Yie no
- Nnipa a wɔafa mmara kwan so te U.S
- Nnipa a wɔadi 19-64
- Nnipa a wɔnni akwanya sε wɔbεdɔm Medicaid anaa Child Health Plus
- Nnipa a wɔnni akwanya sε wɔn adwuma bεbɔ wɔn ayaresa ho ka

Ny State of Health foo di aman mmara a εfa ɔmanma faahodie a εfata so ene mantam mmara a εfata so a wɔ nyina wo nnipa su, wo ahosuo, ɔman a wofri mu, wo gyedie/wo som, wo bɔbeasu, wo mfee, sε wo aware/wo abusuasεm, sεdεε wo hunu wo ho fa nna nsem mu, wo abɔsuo, sε wo ako sogya pεn anaa sε wo nko bi da, sε wo yε oni a y'ateetee wɔ efiepen anaa sε wo aye bi ateka so emfa nnye nyiyimu.

NNEΣMA BEN SAA NA εHYε ASE?

- Yareε anosie a εka biara nnim
- Ωhwε a yede ma ayarefoo a yeagyε wɔn ato ho
- Ωhwε a yede ma ayarefoo a yennyεε wɔn ntoo ho
- Ωhwε a yede ma apemfoo ne mmɔdoma
- Ωhwε a yεwɔ ma nkwanhyia anaa hwirenhwiren
- Mogyamu hwε ne mfonɔ nnnwuma
- Nnro a dokota atwere
- Ωhwε a yεwɔ ma nnipa a woretu anamɔn ama wɔn apomuden asan agyina yie
- Adwen ho apomuden nsem ne adurofa ho nsensem hwεbea
- Ωhwε a yεwɔ ma asetena pa ne koankorɔ yareε ano soso

WONSA Bε KA YEN:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

DEE WOBEETE WOO: Yehwe wo akatua so de hwe se wobetua \$20 anaa \$0 bosome biara ama nipa baako.

ƐKA KYE: Yewo **NO DEDUCTIBLE**. Nea adidi soo yi bi kyere nhyehyee a cho hia yie yi ho ka kye mu ahodoɔ bi.

AYAREHWE HO KA KYE	Sika a wonya no afe no mu: se esua sen \$12,140-\$18,210	Sika a wonya no afe no mu: \$18,211-\$24,280
Bosome Akatua	\$0	\$20
Sika a yebete no afe awieeɛ	Hwee	Hwee
Yareɛ anosie	Akatua biara nni mu	Akatua biara nni mu
Wo daa daa dɔkɔta hwe a ɔbehwe woo	\$0	\$15
Ɔbenfoɔ nkyen nsrahwe	\$0	\$25
Yarefoɔ asetena wo ayaresabea ho ɛfa gye a yɛagye no ato ho nti	\$0	\$150
Suban apuomuden yarefoɔ a ye re ngyee no ntoɔ ho nsra	\$0	\$15
Suban ho Apomuden Yarefoɔ Nsrahwe wo Ayarehwebea	\$0	\$150
Dan a yehwe nkwanhyia ne hwirenhwiren nsem	\$0	\$75
Ɔhwe a ehia anim-anim yi ara	\$0	\$25
Nipadua mu ahooɔden akwankyerɛ ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerɛ ne n'anamontuo, Adwumaye mu akwankyerɛ ne n'anamontuo	\$0	\$15

ƐKA KYE WO NNURO A DɔKOTA ATWERE HO	Sika a wonya no afe no mu: se esua sen \$12,140-\$18,210*	Sika a wonya no afe no mu: \$18,211-\$24,280
Nduro a y'ahwe papa a agye din no so aye	\$1	\$6
Nduro pa a agye din a amanfuor p3	\$3	\$15
Nduro pa a agye din nso amanfuor ntae mpe	\$3	\$30

*\$0 akatua ema nnipa a won sika a wonya no afe no mu no esua sen \$12,140.

ƐKA KYE WO ƐSE NE ANI HO MFASOɔ HO	Sika a wonya no afe no mu: Esua sen \$12,140-\$18,210	Sika a wonya no afe no mu: \$18,211-\$24,280
Ɛse ho bammɔ ne Ani dwumadie	\$0 (won a wɔdɔm a won sika a wonya no sua) Wobetumi atua bi aka ho ato (won a wɔdɔm a won sikasem wo soro kakra)	Wobetumi atua bi aka ho ato